Broj: 02-04-32510-2/25
Sarajevo, 11.06.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 14. stav (2) Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/22) Vlada Kantona Sarajevo, na **79.** sjednici održanoj **11.06.2025.** godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, i to:
   1. Edin Omerčić - predsjednik;
   2. Zulović Avdić Irma - članica i
   3. Jasmin Ćesir - član.

2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

P R E M I J E R

Nihad Uk

Dostaviti:
1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
6. Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
7. Imenovani (3x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
8. Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo,
9. Evidencija,
10. A r h i v a.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 14. stav (2) Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22), na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo na _____ Radnoj sjednici održanoj dana _____2025. godine, donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

I

Ovom Odlukom imenuje se predsjednik i članovi Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, i to:

1. Edin Omerčić, predsjednik
2. Irma Zulović Avdić, član
3. Jasmin Ćesir, član.

II

Upravni odbor Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju u sastavu iz tačke I ove Odluke imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

Broj: _____/25
Sarajevo, _____ 2025. godine

OBRAZLOŽENJE

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i članu 14. stav (2) Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22).

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 14. stav (2) Zakona o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22) propisano je da se Upravni odbor sastoji od predsjednika i dva člana koje imenuje Skupšrina Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Srajevo na period od četiri godine.

Vlada Kantona Sarajevo je u skladu sa članom 26. stav (1) Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačene investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/22) dana 30.06.2022. godine donijela Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, broj 02 -04-25877-21/22 od 30.06.2022. godine na period do tri mjeseca.

U članu 3. st. (1) i (2) Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22) propisano je da će na osnovu općih uslova utvrđenih u članu 7. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija iz ove odluke, Vlada putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo raspisati javni oglas na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, i da će za provođenje ove odluke Vlada imenovati komisiju za provođenje javnog oglasa.

U članu 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) propisano je da odgovorni javni službenik imenuje članove komisije za izbor i komisija se sastoji od pet članova.

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine imenovana je Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, u sastavu: 1. Mr Elma Perteši - Žunić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednica; 2. Adnan Babić, dipl. ecc., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 3. Kemal Hadžiabdić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 4. Hodžić Aida, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica; i 5. Hadžić Nermina, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica, (u daljnjem tekstu: Komisija). Za tehničko lice Komisije imenovana je Omerkadić Zinaida iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Komisija je, u skladu sa naprijed navedenim rješenjem, imala zadatak da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu naprijed navedenog rješenja provede postupak izbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), pregleda i utvrdi formalno - pravnu ispravnost prijava (blagovremenost, potpunost i urednost) na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, provede intervju sa kandidatima, sačini rang - listu najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije propisane Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22).

Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine (u daljnjem

tekstu: Javni oglas) objavljen je na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo web: http://mp.ks.gov.ba dana 16.04.2025. godine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 16.04.2025. godine i u "Službenim novinama Federacije BiH" - Oglasni dio broj 29/25 dana 18.04.2025. godine, a bio je otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Komisija je: izvršila otvaranje prijava (koverata) i pregledanje dostavljene dokumentacije, te konstatovala sljedeće: da su sve tri dostavljene prijave sa potpunom dokumentacijom i da kandidati ispunjavaju sve opće i posebne uslove iz Javnog oglasa; sastavila Listu sa užim izborom kandidata na kojoj se nalaze tri kandidata, a Lista je u okviru zapisnika sa 1. sastanka Komisije održanog dana 12.05.2025. godine; utvrdila tekst obrasca o izjašnjavanju kandidata o pitanjima ili mogućnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja u skladu sa odredbama člana 11. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i tekst izjave da je kandidat u potpunosti upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži, da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno u toku intervjua, da je u potpunosti informisan o pravu javnosti i da može uložiti prigovor na imenovanje koje se razmatra putem mehanizama koji su detaljno navedeni u članu 11. stav (5) navedenog Zakona i navođenje neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu; obavila intervju dana 13.05.2025. godine sa tri kandidata sa Liste sa užim izborom kandidata; izvršila na obrascu 1. (Kriteriji za intervju) pojedinačno bodovanje kandidata koji su pristupili na intervju dana 13.05.2025. godine; utvrdila ukupan broj (zbir) bodova na obrascu 2. (Ukupan broj bodova sa intervjua), dodijeljenih kandidatima na intervjuu od Komisije dana 13.05.2025. godine; dana 13.05.2025. godine sastavila Rang-listu sa najboljim kandidatima koja se predlaže na razmatranje ministru Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Shodno svemu navedenom, predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese predloženu odluku kojom se imenuje predsjednik i članovi Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, i to:

1. Edin Omerčić, predsjednik
2. Irma Zulović Avdić, član
3. Jasmin Ćesir, član.

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14
03. septembra 2014. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvačić, s. r.

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO

(Novi prečišćeni tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obavit će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovnikom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovnikom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvačić, s. r.

ZAKON
O SUDSKIM TAKSAMA
(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Plaćanje sudske takse)

(1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).

(2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.
(Obveznik plaćanja takse)

(1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).

(2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14
08. septembra 2014. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Esad Piknjač, s. r.

ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

ISPRAVKU

ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14
12. septembra 2014. godine
Sarajevo

Sekretar
Skupštine Kantona Sarajevo
Abid Kolašinac, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39
11. septembra 2014. godine

Direktor
Hidajeta Bajramović, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislima utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonošenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodng nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Ministrica
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)

Član 32.
(Novi član 77a.)
Iza člana 77. dodaje se novi član 77a. koji glasi:
"Član 77a.
(Preuzimanje zaposlenika)
(1) KJP "Sarajevo-šume" dužne su od dana početka primjene ovog zakona, čuvare šuma koji su bili zaposleni u Upravi za šumarstvo na poslovima neposredne zaštite šuma preuzeti i rasporediti bez javnog oglašavanja, a u skladu sa njihovom stručnom spremom i radnim iskustvom.
(2) O preuzimanju čuvara šume iz stava (1) ovog člana zaključit će se sporazum između Ministarstva i KJP "Sarajevo-šuma".
(3) Vlada će donijeti odluku o prenosu imovine u vlasništvu Kantona Sarajevo koja je potrebna za obavljanje poslova neposredne zaštite šuma od strane KJP "Sarajevo-šume"."

Član 33.
(Izmjena člana 78.)
Član 78. mijenja se i glasi:
"Član 78.
(Donošenje podzakonskih akata)
(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
a) Odluku o uslovima i načinu prodaje šumskih drvnih sortimena i nedrvnih šumskih proizvoda iz člana 47. stav (5) ovog zakona,
b) Odluku o visini naknade za davanje šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu iz člana 55. stav (6) ovog zakona,
c) Odluku o prenosu imovine u vlasništvu Kantona Sarajevo koja je potrebna za obavljanje poslova neposredne zaštite šuma od strane KJP "Sarajevo-šume" iz člana 77a. stav (3) ovog zakona.
(2) Ministarstvo će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršiti izmjene i dopune podzakonskih akata Zakona u skladu sa odredbama ovog zakona.
(3) Ministar će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće podzakonske akte:
a) Pravilnik kojim se propisuju elementi izrade, sadržaja i minimalnih uslova za izradu i donošenje kantonalnog šumsko-razvojnog plana iz člana 6. stav (7) ovog zakona,
b) Pravilnik kojim se propisuje sadržaj i postupak donošenja projekta za izvođenje gospodarenja šumama iz člana 12. stav (14) ovog zakona,
c) Uputstvo za tehnički prijem radova kojim će biti definisan sastav komisije za tehnički prijem izvedenih radova po projektu za izvođenje iz člana 16. stav (8) ovog zakona,
d) Pravilnik kojim se propisuje način i oblik vođenja registra evidencija iz člana 46. stav (6) ovog zakona,
e) Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih reona iz člana 58. stav (11) ovog zakona."

Član 34.
(Utvrđivanje prečišćenog teksta)
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o šumama Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a početi će se primjenjivati po isteku 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Broj 01-02-19325/22
09. maja 2022. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 20. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Skupština Kantona Sarajevo, na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 09.05.2022. godine, donijela je

ZAKON
O KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Osnivanje)
Ovim zakonom osniva se Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija), utvrđuje njen pravni položaj, sjedište, djelatnost i nadležnost, upravljanje, rukovođenje i finansiranje.

II - PRAVNI POLOŽAJ, SJEDIŠTE I POČETAK RADA AGENCIJE

Član 2.
(Pravni položaj)
(1) Agencija ima svojstvo pravnog lica.
(2) Agencija je specijalizovana organizacija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

Član 3.
(Sjedište)
Sjedište Agencije je u Sarajevu.

Član 4.
(Početak rada)
Agencija počinje sa radom danom imenovanja direktora.

III - DJELATNOST I NADLEŽNOST AGENCIJE

Član 5.
(Djelatnost Agencije)
Agencija vrši stručne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonima i drugim propisima, koji se odnose na podršku u privlačenju investicija, privatizaciju, koordinaciju i korištenje EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova na nivou Kantona.

Član 6.
(Nadležnost u oblasti privlačenja investicija)
(1) Agencija predstavlja centralno mjesto u Kantonu na koje se upućuju potencijalni i postojeći domaći i strani

investitori za sve informacije vezane za poslovno okruženje, konkurentske prednosti i investicione mogućnosti u Kantonu, za podršku prilikom realizacije ulaganja i postinvesticionu podršku.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz oblasti podrške privlačenju investicija, Agencija provodi aktivnosti podrške Vladi Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona) i resornim ministarstvima Kantona na privlačenju, pomaganju i podsticanju domaćih i stranih ulaganja za domaće i strane ulagače u Kantonu, koordinaciji institucija kantonalnog i lokalnog nivoa, te saradnji sa institucijama federalnog i nivoa Bosne i Hercegovine u oblasti domaćih i stranih ulaganja, a u vezi sa privlačenjem, pomaganjem i podsticanjem istih.

Član 7.

(Nadležnost u oblasti privatizacije)

U okviru svoje djelatnosti u oblasti privatizacije Agencija vrši:

a) organizovanje i podsticanje privatizacije privrednih subjekata na području Kantona;
b) odobravanje početnog bilansa privrednih subjekata u skladu sa metodologijom za pripremu privrednih subjekata za privatizaciju;
c) određivanje, provođenje, organizovanje i nadziranje privatizacije privrednih subjekata na području Kantona;
d) zaključivanje ugovora o privatizaciji privrednih subjekata putem prodaje privrednih subjekata, leasinga i drugih metoda;
e) organizovanje i podsticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja u oblasti privatizacije;
f) pružanje savjetodavne pomoći privrednim subjektima na području Kantona u oblasti privatizacije;
g) organizovanje i provođenje informativno-promotivnih djelatnosti u oblasti privatizacije; i
h) obavlja i druge poslove u vezi sa privatizacijom, utvrđene zakonom i drugim propisima i odlukama Vlade Kantona.

Član 8.

(Nadležnost u oblasti koordinacije i korištenju EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova)

U okviru svoje djelatnosti iz oblasti koordinacije poslova na apliciranju za korištenje EU fondova i ostvarivanju saradnje sa EU fondovima i drugim fondovima uz saglasnost resornog ministarstva, Agencija vrši:

a) planiranje i praćenje procesa implementacije IPA fondova, kao i osiguranje neophodnih preduslova za iste;
b) obavljanje priprema za jačanje apsorpcijskih kapaciteta Kantona za predpristupne, kohezione, strukturalne i druge fondove EU kao i druge međunarodne i domaće fondove;
c) praćenje, analiziranje, izvještavanje i davanje preporuka za poboljšanje projekata na prostoru Kantona finansiranih iz EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova;
d) pripremu projekata finansiranih iz EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova za Vladu Kantona, ministarstva Kantona, ostale organe uprave i upravne organizacije Kantona, javna preduzeća Kantona, Grad Sarajevo i općine na području Kantona;
e) koordiniranje rada predstavnika Kantona u radnim grupama vezano za IPA fondove;
f) organizovanje edukacija i drugih vidova stručnog usavršavanja kadrova u korištenju fondova EU, prije i nakon pristupanja EU;
g) učestvovanje u skupljanju i davanju informacija potrebnih za pisanje izvještaja za Bosnu i Hercegovinu unutar svoje djelatnosti;
h) komuniciranje, kontaktiranje i koordiniranje sa nadležnim institucijama sa svih nivoa vlasti, a naročito sa Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za EU integracije i Uredom Državnog IPA koordinatora u skladu sa njihovim nadležnostima.

IV - UPRAVNO RJEŠAVANJE I UPRAVNI NADZOR

Član 9.

(Upravno rješavanje u oblasti privatizacije i zaključivanje ugovora)

(1) Agencija, u okviru svoje nadležnosti u oblasti privatizacije, donosi pojedinačne upravne akte, na osnovu materijalnog propisa, a u skladu sa zakonom koji reguliše upravni postupak.

(2) U okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim propisima, Agencija u postupku privatizacije zaključuje ugovore i posreduje u zaključivanju ugovora.

Član 10.

(Upravni nadzor)

Po žalbama na prvostepena rješenja Agencije, donesena u upravnom postupku u oblasti privatizacije, rješavaju ministarstva Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

V - SARADNJA SA DRUGIM ORGANIMA I INSTITUCIJAMA

Član 11.

(Saradnja sa drugim organima i institucijama)

U okviru svoje djelatnosti Agencija sarađuje sa organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, organima uprave Kantona i drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, općinskim i gradskim organima uprave u Kantonu, međunarodnim institucijama i organizacijama u skladu sa uputama Vlade Kantona.

Član 12.

(Obaveza dostave informacija i pružanja podrške)

Sva ministarstva i organi uprave u Kantonu, niži nivoi jedinica lokalne samouprave, kao i privredna društva kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton po osnovu državnog kapitala, dužni su dostavljati sve informacije i pružati svu podršku koja je potrebna Agenciji za realizaciju aktivnosti iz čl. 6., 7. i 8. ovog zakona.

VI - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

Član 13.

(Organi Agencije)

Organi Agencije su Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Član 14.

(Sastav Upravnog odbora i odgovornost za rad)

(1) Agencijom upravlja Upravni odbor.

(2) Upravni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona) na prijedlog Vlade Kantona, na period od četiri godine.
(3) Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Vladi Kantona i Skupštini Kantona.

Član 15.
(Nadležnosti Upravnog odbora)

Upravni odbor Agencije:
a) donosi Statut Agencije, uz saglasnost Vlade Kantona;
b) donosi Poslovnik o svom radu;
c) donosi druge opće akte Agencije na prijedlog direktora, izuzev Pravilnika o radu;
d) usvaja finansijski plan i program rada Agencije na prijedlog direktora;
e) usvaja završni račun i izvještaj o radu Agencije;
f) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Član 16.
(Sastav Nadzornog odbora i odgovornost za rad)

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i finansijskog poslovanja Agencije provodi Nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Kantona, na period od četiri godine.
(3) Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Kantona.

Član 17.
(Nadležnosti Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor Agencije:
a) nadzire rad Agencije;
b) donosi Poslovnik o svom radu;
c) razmatra finansijski plan i program rada Agencije i daje mišljenje Upravnom odboru;
d) razmatra završni račun i izvještaj o radu Agencije i daje mišljenje Upravnom odboru;
e) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Član 18.
(Direktor)

(1) Agencijom rukovodi direktor.
(2) Direktora imenuje i razrješava Vlada Kantona.
(3) Direktor se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovo imenovan na još jedan mandat.

Član 19.
(Nadležnosti direktora)

(1) Direktor organizuje, koordinira i rukovodi izvršenje poslova u Agenciji.
(2) Direktor u svom radu:
a) rukovodi Agencijom;
b) predstavlja i zastupa Agenciju;
c) odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-finansijskog poslovanja Agencije;
d) donosi Pravilnik o radu;
e) odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju radnika Agencije;
f) donosi pojedinačne pravne akte iz nadležnosti Agencije;
g) provodi odluke, zaključke, upute i druge akte Vlade Kantona, Upravnog i Nadzornog odbora Agencije;
h) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Član 20.
(Statut)

Statutom Agencije uređuje se naročito:
a) organizacija i način poslovanja Agencije;
b) upravljanje, nadzor i rukovođenje Agencijom;
c) zastupanje i predstavljanje Agencije; i
d) druga pitanja u vezi sa poslovanjem Agencije.

VII - FINANSIRANJE AGENCIJE

Član 21.
(Finansiranje Agencije)

Sredstva za rad Agencije osiguravaju se u Budžetu Kantona.

Član 22.
(Finansijsko poslovanje)

(1) Finansijsko poslovanje Agencije vrši se u skladu sa propisima koji regulišu trezorsko poslovanje.
(2) Raspodjela prihoda koje Agencija ostvari po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti vrši se na osnovu odluke Vlade Kantona.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.
(Prestanak rada Kantonalne agencije za privatizaciju)

Kantonalna agencija za privatizaciju prestaje sa radom danom početka rada Agencije.

Član 24.
(Rok za imenovanje direktora)

Vlada Kantona će imenovati direktora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.
(Statut i opći akti)

(1) Upravni odbor Agencije će donijeti Statut uz saglasnost Vlade Kantona u roku od 15 dana od dana njegovog imenovanja.
(2) Upravni odbor Agencije će donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta.

Član 26.
(Rok za imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora)

(1) Vlada Kantona će imenovati Upravni odbor u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Skupština Kantona će na prijedlog Vlade Kantona imenovati Nadzorni odbor, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.
(Prestanak mandata)

Mandat direktora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju prestaje sa danom prestanka rada Kantonalne agencije za privatizaciju.

Član 28.
(Preuzimanje zaposlenika)

Danom početka rada Agencija preuzima zaposlenike koji se zateknu na radu u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju do dana njenog prestanka rada.

Član 29.

(Preuzimanje poslova, opreme, sredstava za rad, arhive, akata, predmeta i druge dokumentacije)

Danom početka rada Agencija preuzima poslove, opremu, sredstva za rad, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju kao i druga prava i obaveze Kantonalne agencije za privatizaciju, čiji je pravni sljednik.

Član 30.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 7/00 i 19/11).

Član 31.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-19243/22
09. maja 2022. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 24. Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/19 i 12/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 76. sjednici održanoj 28.04.2022. godine, donijela je

UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA LIČNIH PODATAKA O IMOVINI I POSTUPKU PROVJERE IMOVINE NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA U KANTONU SARAJEVO

Član 1.

(Izmjena člana 1.)

U Uredbi o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/19), član 1. mijenja se i glasi:

"Član 1.

(Predmet)

Ovom uredbom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra podataka o imovini (u daljem tekstu: Registar) nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, prijem prijava podataka o imovini i poklonima nosioca javnih funkcija iz čl. 8., 14., 15. i 17. Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/19 i 12/22) (daljem tekstu: Zakon), način čuvanja i uništavanja podataka, postupak kontrole i provjere podataka o imovini i poklonima, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenje prijava nadležnim organima i druga pitanja od značaja za uspostavljanje i vođenje Registra."

Član 2.

(Izmjena člana 4.)

Član 4. mijenja se i glasi:

"Član 4.

(Dosje nosioca javne funkcije)

(1) Ured za svakog nosioca javne funkcije otvara poseban dosje.
(2) Dosje sadrži: inicijalnu prijavu (prijavu imovine svih nosioca javnih funkcija u trenutku stupanja na snagu Zakona), prijavu imovine prilikom preuzimanja dužnosti, godišnje prijave, prijave poslije završetka obavljanja javne funkcije ili razrješenja i prijave na zahtjev Ureda.
(3) Prikupljeni Obrasci prijave imovine i elektronski obrasci evidentiraju se u djelovodniku.
(4) U djelovodnik se unose broj i datum prijema Obrasca prijave imovine i elektronskog obrasca i lični podaci o nosiocu javne funkcije, i to: ime iprezime, matični broj, prebivalište i/ili boravište."

Član 3.

(Izmjena člana 8.)

U članu 8. stav (1) tačka e) riječ: "kamate" zamjenjuje se riječju: "štednju".

Član 4.

(Izmjena člana 10.)

Član 10. mijenja se i glasi:

"Član 10.

(Način prijave imovine)

(1) Nosilac javne funkcije prijavu podataka o imovini podnosi Uredu na Obrascu prijave imovine i elektronskom obrascu iz člana 18b. Zakona.
(2) Oba obrasca dostupna su na internetskoj stranici Ureda (www.anticorrupiks.com).
(3) Obrazac prijave imovine nakon popunjavanja nosilac javne funkcije svojeručno potpisuje i dostavlja Uredu, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
(4) Prijavljivanje imovine na elektronskom obrascu nosilac javne funkcije pokreće podnošenjem zahtjeva Uredu posredstvom aplikacije koja se nalazi na početnoj stranici Informacionog sistema Ureda (www.anticorrupiks.com).
(5) Nakon podnošenja zahtjeva, nosilac javne funkcije na svoj e-mail dobija pristupnu šifru za pristup elektronskom obrascu.
(6) Poslije unosa podataka u elektronski obrazac i njihovog pohranjivanja/spremanja nosilac javne funkcije isti štampa, potpisuje i dostavlja Uredu, a podaci o imovini koje je nosilac javne funkcije unio u elektronski obrazac neposredno se objavljuju na internetskoj stranici Ureda.
(7) Nosilac javne funkcije je, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona, dužan dostaviti Uredu i izjavu da nije pokrenuo nikakve aktivnosti sticanja imovine iz člana 8. Zakona, po završetku javne funkcije po bilo kojem osnovu. Izjava se odnosi na imovinu koju nosilac javne funkcije nije prijavio.
(8) Izjava iz stava (7) ovog člana dostupna je na internetskoj stranici Ureda.
(9) Način popunjavanja Obrasca prijave imovine i elektronskog obrasca detaljno će se propisati Uputstvom o načinu popunjavanja Obrasca prijave imovine i elektronskog obrasca iz člana 18b. stav (5) Zakona.

Član 5.

(Izmjena člana 12.)

U članu 12. stav (4) mijenja se i glasi:

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1	Ponedjeljak, 11. marta 1996. SARAJEVO	Za svaki broj se pojedinačno određuje cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu bene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici odr anoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV
KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadr aj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadle nosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Slu beni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Had ići, Ilid a, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bli e utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde mo e zatra iti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Slu bena obilje ja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilje ja o kojima odluči Skupština.

Slu bena obilje ja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa slu benim obilje jima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje slu benih obilje ja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su du ni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su du ni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadle nosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadle nosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pru iti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

a) staviti na uvid sve slu bene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;

b) osigurati suradnju svake osobe i svakog slu benika u davanju potrebnih informacija i podataka;

c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadle nim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadle nosti

Kanton ima nadle nosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadle nosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadle nosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadle nosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadle nosti

U okviru svojih nadle nosti Kanton je nadle an za:

a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;

b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;

c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;

d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih slu bi;

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;

g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

j) provođenje socijalne politike i uspostava slu bi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje predpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zadu ivanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadle nosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadle nosti:

a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;

b) zdravstvo;

c) politika zaštite čovjekove okoline;

d) komunikacijska i transportna infrastruktura;

e) socijalna politika;

f) provođenje zakona i drugih propisa o dr avljanstvu;

g) imigracija i azil;

h) turizam;

i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton mo e prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton mo e neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kan- tona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skup-ština.

Mandat poslanika u Skupštini trje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja bud et Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bli e se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik mo e biti zadr an u pritvoru ili ka njen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

xs 07
6934
PB:10

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Влада

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-25877-21/22
Sarajevo, 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (3) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 26. stav (1) Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarjevo“, broj: 19/22) Vlada Kantona Sarajevo, na **84.** sjednici održanoj **30.06.2022.** godine, donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju vršilaca dužnosti Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

I

Imenuju se vršioci dužnosti Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, i to:

1. Emir Mehmedović, dipl. pravnik, v.d. predsjednik,
2. Amra Đendušić, v.d. članica,
3. Amir Hrelja, v.d. član.

II

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do tri mjeseca.

III

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit ~~će se u~~ „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREMIJER
[redacted]
Edin Forto

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
4. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
5. Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
6. Imenovani (3x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
7. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo,
8. Za objavu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo",
9. Evidencija,
10. A r h i v a.

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: http://vlada.ks.gov.ba, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство привреде

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

Broj: 07-02-04-5485-1/25
Sarajevo, 11.04.2025. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. stav (1) Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22), tačke I i II Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22), a u vezi sa članom 14. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, u ime Vlade Kantona Sarajevo,

PONIŠTAVA

Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485/25 od 17.02.2025. godine, koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" - Oglasni dio broj 13/25 dana 21.02.2025. godine, u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 19.02.2025. godine i na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo web: http://mp.ks.gov.ba dana 19.02.2025. godine i **ponovo raspisuje**

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU

I - Predmet

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (predsjednik i dva člana).

Predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju imenuje Skupština Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.

II - Opis pozicije

Upravni odbor Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija):

a) donosi Statut Agencije, uz saglasnost Vlade Kantona;
b) donosi Poslovnik o svom radu;
c) donosi druge opće akte Agencije na prijedlog direktora, izuzev Pravilnika o radu;
d) usvaja finansijski plan i program rada Agencije na prijedlog direktora;
e) usvaja završni račun i izvještaj o radu Agencije;
f) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

III - Mandat

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Agencije imenuju se na period od četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Agencije imaju pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom odboru Agencije.

IV - Uslovi za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija CIPS-ove lične karte),
c) da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: uvjerenje nadležnog MUP-a),
d) da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),
e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),
f) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od dana objave ovog Javnog oglasa),
g) da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od dana objave ovog Javnog oglasa),
h) da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od dana objave ovog Javnog oglasa),
i) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od dana objave ovog Javnog oglasa),
j) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.

Posebni uslovi:

a) da ima univerzitetsku diplomu ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili pravni fakultet (dokaz: original ili ovjerena fotokopija diplome),
b) da ima najmanje pet godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome (dokaz: original uvjerenje izdato od nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje),
c) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (intervju),
d) da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (intervju),
e) da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim resursima (intervju),
f) da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od dana objave ovog Javnog oglasa),
g) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti i da je naklonjen timskom radu (intervju),

h) da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere (dokaz: potvrda ili uvjerenje ili drugi pismeni dokaz kao preporuka od poslodavca),
i) da nije član upravnog ili nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja u drugom organu ili instituciji (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od dana objave ovog Javnog oglasa).

Prilikom izbora i imenovanja neće se vršiti diskriminacija prema bilo kome na temelju rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, spola, bračnog statusa, porodičnog statusa, invalidnosti ili postojanja presude za koju je izrečeno pomilovanje.

V - Potrebni dokumenti

Uz obaveznu popunjenu i potpisanu prijavu na ovaj Javni oglas, koja se nalazi na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo http://mp.ks.gov.ba, kandidat obavezno dostavlja (u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od nadležnog općinskog organa ili notara) sljedeće potrebne dokumente:

1. biografiju,
2. uvjerenje o državljanstvu BiH (original ne starije od 6 mjeseci),
3. izvod iz matične knjige rođenih ili CIPS-ova lična karta (original ili ovjerena fotokopija),
4. izjavu kandidata da nije ranije osuđivan za krivično djelo (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),
5. uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru (original ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (original ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),
7. izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),
8. izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),
9. izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),
10. izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),
11. univerzitetsku diplomu (original ili ovjerena fotokopija),
12. uvjerenje o traženom radnom stažu u struci (original izdato od nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje),
13. izjavu kandidata da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),
14. potvrdu ili uvjerenje ili drugi pismeni dokaz kao preporuku od poslodavca da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere (original ili ovjerena fotokopija),
15. izjavu kandidata da nije član upravnog ili nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja u drugom organu ili instituciji (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa),

16. izjavu kandidata kojom daje saglasnost da Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija za izbor po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, mogu obrađivati dokumente kojima se dokazuje njegov lični identitet shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11) (potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne stariju od dana objave ovog Javnog oglasa).

Napomena:

Prije imenovanja na poziciju predloženi kandidat dužan je Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke c) ovog Javnog oglasa da nije osuđivan za krivično djelo, odnosno dostaviti uvjerenje nadležnog MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo. Navedeno uvjerenje kandidat je dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana utvrđenog prijedloga.

Ukoliko predloženi kandidat ne dostavi dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke c) ovog Javnog oglasa, predložit će se sljedeći najuspješniji kandidat sa rang-liste sa najboljim kandidatima koji je, također, prije imenovanja na poziciju u roku od 10 (deset) dana od dana kada je predložen, dužan Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke c) ovog Javnog oglasa, odnosno dostaviti uvjerenje nadležnog MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo.

VI - Rok za podnošenje prijave na Javni oglas

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži adresu i kontakt telefon, priložiti biografiju i originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim Javnim oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: https://mp.ks.gov.ba/.

VII - Ostale napomene

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje ministar privrede Kantona Sarajevo. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci će se ispuniti neposredno prilikom intervjua.

Ni jedan kandidat neće biti stavljen na listu sa užim izborom ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11). Nakon intervjua, Komisija za izbor će predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima odgovornom javnom službeniku na daljnje razmatranje. Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ili postupci nisu ispoštovani, zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi ministru privrede Kantona Sarajevo, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Prijave na Javni oglas sa svim traženim dokumentima se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo - Komisija za izbor, Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, prizemlje, uz naznaku na koverti:

"Prijava na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju – NE OTVARAJ". Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Obrazac prijave na Javni oglas može se preuzeti sa web stranice Ministarstva privrede Kantona Sarajevo http://mp.ks.gov.ba.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

MINISTAR

[redacted]

Zlatko Mijatović

Obrazac UO KAIP

_____
Ime (ime oca) i prezime

_____
Adresa

_____
Telefon

MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
Komisija za izbor

PREDMET: Prijava na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Prijavljujem se na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (predsjednik i dva člana).

U skladu sa navedenim Javnim oglasom uz ovu prijavu prilažem, u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadležnog općinskog organa ili notara, sljedeće dokumente (zaokružiti broj):

1. biografiju,
2. uvjerenje o državljanstvu BiH (original ne starije od 6 mjeseci),
3. izvod iz matične knjige rođenih ili CIPS-ova lična karta (original ili ovjerena fotokopija),
4. izjavu kandidata da nije ranije osuđivan za krivično djelo,
5. uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru (original ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (original ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),
7. izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
8. izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
9. izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci,
10. izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 70/08),
11. univerzitetsku diplomu (original ili ovjerena fotokopija),
12. uvjerenje o traženom radnom stažu u struci (original izdato od nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje),
13. izjavu kandidata da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju,
14. potvrdu ili uvjerenje ili drugi pismeni dokaz kao preporuku od poslodavca da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere (original ili ovjerena fotokopija),
15. izjavu kandidata da nije član upravnog ili nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja u drugom organu ili instituciji,
16. izjavu kandidata kojom daje saglasnost da Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija za izbor po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, mogu obrađivati dokumente kojima se dokazuje njegov lični identitet shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Napomena:
Sve naprijed navedene izjave kandidata moraju biti potpisane i ovjerene od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starije od dana objave ovog Javnog oglasa.

Potpis podnosioca prijave

_____

Sarajevo, _____ 2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Влада

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-3083-14/25
Sarajevo, 30.01.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (3) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. stav (2) Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/22) i člana 4. i 5. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/20) Vlada Kantona Sarajevo, na **61.** sjednici održanoj **30.01.2025.** godine, donijela je

R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. Mr. Perteši – Žunić Elma, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednica;
2. Adnan Babić, dipl.ecc., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član;
3. Kemal Hadžiabdić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član;
4. Hodžić Aida, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica;
5. Hadžić Nermina, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica.

Za tehničko lice, koje će obavljati administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije, imenuje se Omerkadić Zinaida iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

II

Komisija ima zadatak da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja provede postupak izbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), pregleda i utvrdi formalno - pravnu ispravnost prijava (blagovremenost, potpunost i urednost) na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, provede intervju sa kandidatima, sačini rang - listu najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije propisane Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/22).

Komisija će, nakon izvršenja zadataka, sačiniti izvještaj o radu.

III

Komisija će zadatak iz tačke II ovog rješenja obavljati poslije redovnog radnog vremena.

IV

Naknadu za rad predsjedniku, članovima i tehničkom licu Komisije utvrdit će Vlada Kantona Sarajevo posebnim rješenjem.

V

Donošenjem ovog rješenja razrješavaju se predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju imenovani Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-38266-19/22 od 29.09.2022. godine.

VI

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

PREMIJER

Nihad Uk

[redacted]

Dostaviti:
1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
4. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
5. Imenovani (6x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
6. Razriješeni (6x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, koja je imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine, na prvom sastanku održanom dana 12.05.2025. godine po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU
Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Član 1.

(1) Ovim Poslovnikom o radu (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, koja je imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) U sastavu Komisije je pet članova, odnosno predsjednik i četiri člana.

(3) Rješenjem iz stava (1) ovog člana imenovano je i tehničko lice Komisije za obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrebe Komisije.

Član 2.

(1) Komisija, u skladu sa rješenjem iz člana 1. stav (1) ovog Poslovnika, ima zadatak da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu rješenja iz člana 1. stav (1) ovog Poslovnika provede postupak izbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), pregleda i utvrdi formalno - pravnu ispravnost prijava (blagovremenost, potpunost i urednost) na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, provede intervju sa kandidatima, sačini rang - listu najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije propisane Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22).

(2) Komisija će se u svom radu primjenjivati Poslovnik, propise iz stava (1) ovog člana i Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine (u daljnjem tekstu: Javni oglas), koji je u ime Vlade Kantona Sarajevo raspisalo i objavilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Član 3.

Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog spola podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 4.

(1) Komisija će sastanke održavati u prostorijama Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ili u sali unaprijed rezervisanoj u zgradi Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo.

(2) Vrijeme i mjesto održavanja sastanka određuje predsjednik Komisije, a članove Komisije o tome obavještava i pozive na adekvatan način upućuje tehničko lice Komisije.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika Komisije sastanak saziva i istim predsjedava jedan od članova Komisije kojeg ovlasti predsjednik Komisije.

(4) U slučaju odsustva tehničkog lica Komisije, članove Komisije o vremenu i mjestu održavanja sastanka obavještava i poziv na adekvatan način upućuje član Komisije kojeg zaduži predsjednik Komisije.

Član 5.

(1) Komisija može obavljati zadatke odnosno održavati sastanak ukoliko su od ukupno pet članova prisutna tri člana Komisije.

(2) Komisija odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova, a za svaku odluku smatra se da je donesena, ako su za nju glasala najmanje tri člana Komisije.

(3) U slučaju odlučivanja većinom glasova, prisutni članovi Komisije koji nisu glasali za usvojenu odluku imaju pravo na izdvojeno mišljenje, a izdvojeno mišljenje se obavezno unosi u zapisnik.

(4) Komisija o svom radu vodi zapisnik, a isti potpisuje predsjednik i članovi Komisije koji prisustvuju radu na sastanku, kao i tehničko lice Komisije koje obavlja administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije.

(5) Ukoliko je predsjednik ili neki od članova Komisije u dužem vremenskom periodu ili trajno spriječen da vrši svoju dužnost ili podnese ostavku na svoje članstvo u Komisiji, predsjednik Komisije će obavijestiti ministra radi imenovanja novog člana na tu dužnost.

Član 6.

(1) Predsjednik ili član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća o tome upoznati ministra ili predsjednika Komisije i zatražiti izuzeće iz Komisije, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili u tazbinskoj liniji do drugog stepena, te nije u mogućnosti na nepristrasan način učestvovati u radu Komisije.

(2) O zahtjevu za izuzeće predsjednika Komisije odlučuje ministar, a o zahtjevu za izuzeće člana Komisije odlučuje predsjednik Komisije i to lice se odmah izuzima od rada na konkretnoj prijavi.

(3) Ukoliko je predsjednik ili neki od članova Komisije privremeno, trajno ili u dužem vremenskom periodu spriječen da vrši svoju dužnost ili podnese ostavku na svoje članstvo u Komisiji, predsjednik ili jedan od članova Komisije odmah obavještavaju ministra radi imenovanja novog člana na tu dužnost.

Član 7.

(1) Komisija će pregledati sve prijave pristigle na Javni oglas, utvrditi njihovu blagovremenost, urednost, ispunjavanje općih i posebnih uslova, te u sastavu zapisnika sa sastanka sačiniti listu sa užim izborom kandidata.

(2) Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave Komisija neće razmatrati.

Član 8.

(1) Postupak izbora kandidata provodi se putem intervjua, koji Komisija obavlja sa svakim kandidatom koji se nalazi na Listi sa užim izborom kandidata i Komisija svakog kandidata pojedinačno ocjenjuje kako bi sačinila rang-listu najboljih kandidata.

(2) Komisija će o vremenu i mjestu održavanja intervjua obavijestiti kandidate usmenim putem telefonski ili putem e-maila.

(3) Intervju obuhvata sljedeće kriterije za ocjenu kandidata:

a) Opći dojam/osobine i motiviranost,
b) Poznavanje pravne regulative,
c) Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije,
d) Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
e) Sposobnost upravljanja finansijskim resursima,
f) Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu.

(4) Intervju sa kandidatom može trajati u vremenskom periodu od 10-20 minuta i provodi se po principu postavljanja pitanja na osnovu podataka dobijenih iz prijave i biografije kandidata, a pitanja se odnose na kriterije iz stava (3) ovog člana.

(5) Pitanja kandidatima na intervjuu mogu postavljati predsjednik i članovi Komisije, a pitanja koja se postavljaju imaju za cilj da se ocijeni stepen znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetne pozicije za koju je raspisan Javni oglas.

(6) Predsjednik i svaki član Komisije koji je prisutan na intervjuu ocjenjuje svakog kandidata koji je pristupio intervjuu sa ocjenom od 1 do 5 bodova pojedinačno po svakom kriteriju iz stava (3) ovog člana na obrascu 1., koji je sastavni dio ovog Poslovnika.

(7) Ocjene odnosno bodovi koje je dobio kandidat od strane prisutnih predsjednika i članova Komisije sabiraju se na zbirnom obrascu 2., koji je sastavni dio ovog Poslovnika, kako bi se dobio konačan ukupan broj bodova od Komisije za svakog pojedinog kandidata koji je pristupio intervjuu i kako bi se sačinila rang-lista najboljih kandidata, s tim da jedan kandidat može dobiti ukupno maksimalno 150 bodova od Komisije.

(8) Ukoliko dva ili više kandidata, nakon sabiranja bodova, budu imali jednak ukupan broj bodova, prednost kod rangiranja kandidata ima kandidat koji je dobio veći broj bodova za kriterij - poznavanje pravne regulative.

Član 9.

(1) Nakon provedenog intervjua, Komisija sačinjava i predlaže rang-listu najboljih kandidata sa redoslijedom prema ukupnom broju bodova dobijenih od Komisije na intervjuu.

(2) Rang-listu najboljih kandidata potpisuju predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije, koji su bili prisutni na intervjuu.

Član 10.

(1) Komisija podnosi izvještaj o radu ministru, u čijem prilogu su svi zapisnici i materijali proistekli u radu Komisije, a koje zatim ovo Ministarstvo radi predmetnog imenovanja dostavlja Vladi Kantona Sarajevo.

(2) Izvještaj o radu Komisije iz stava (1) ovog člana potpisuju predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije.

Član 11.

(1) Poslovnik se donosi na prvom sastanku Komisije.

(2) Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na sastancima Komisije zaključkom koji se unosi u zapisnik.

(3) Poslovnik potpisuju predsjednik i članovi Komisije, kao i njegove izmjene i dopune.

Član 12.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do izvršenja zadatka Komisije iz člana 2. stav (1) Poslovnika po Javnom oglasu iz člana 2. stav (2) Poslovnika.

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica [redacted]
2. Adnan Babić, član [redacted]
3. Kemal Hadžiabdić, član [redacted]
4. Hodžić Aida, članica [redacted]
5. Hadžić Nermina, članica [redacted]

Sarajevo, 12.05.2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 1.

KRITERIJI ZA INTERVJU

Kriteriji za intervju, radi utvrđivanja rang-liste najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, sa pojedinačnim bodovanjem kandidata, su sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručna sprema	Kriterij 1 Opći dojam/osobine i motiviranost (1-5 bodova)	Kriterij 2 Poznavanje pravne regulative (1-5 bodova)	Kriterij 3 Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (1-5 bodova)	Kriterij 4 Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (1-5 bodova)	Kriterij 5 Sposobnost upravljanja finansijskim resursima (1-5 bodova)	Kriterij 6 Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu (1-5 bodova)	Ukupno bodova

Zaključno sa rednim brojem ____ .

Predsjednik/član Komisije

_____

Sarajevo, _____ 2025. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 2.

UKUPAN BROJ BODOVA SA INTERVJUA

Ukupan broj (zbir) bodova dodijeljenih kandidatima na intervjuu održanom dana _____2025. godine od Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, je sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	1. predsjednik Komisije	2. član Komisije	3. član Komisije	4. član Komisije	5. član Komisije	Ukupno bodova

Zaključno sa rednim brojem ____ .

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica _____
2. Adnan Babić, član _____
3. Kemal Hadžiabdić, član _____
4. Hodžić Aida, članica _____
5. Hadžić Nermina, članica _____

Sarajevo, _____2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 1.

KRITERIJI ZA INTERVJU

Kriteriji za intervju, radi utvrđivanja rang-liste najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, sa pojedinačnim bodovanjem kandidata, su sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručna sprema	Kriterij 1 Opći dojam/osobine i motiviranost (1-5 bodova)	Kriterij 2 Poznavanje pravne regulative (1-5 bodova)	Kriterij 3 Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (1-5 bodova)	Kriterij 4 Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (1-5 bodova)	Kriterij 5 Sposobnost upravljanja finansijskim resursima (1-5 bodova)	Kriterij 6 Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu (1-5 bodova)	Ukupno bodova
1.	EDIN OMERČIĆ	VSS	5	5	5	5	5	5	30
2.	IRMA ZULOVIĆ-AVDIĆ	VSS-MR	4	5	4	5	5	5	28
3.	JASMIN ČEHIĆ	VSS-MR	5	4	5	4	5	4	27

Zaključno sa rednim brojem 3.

Predsjednica Komisije
[redacted]
Elma Perteši - Zunić

Sarajevo, 13.05. 2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 1.

KRITERIJI ZA INTERVJU

Kriteriji za intervju, radi utvrđivanja rang-liste najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, sa pojedinačnim bodovanjem kandidata, su sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručna sprema	Kriterij 1 Opći dojam/osobine i motiviranost (1-5 bodova)	Kriterij 2 Poznavanje pravne regulative (1-5 bodova)	Kriterij 3 Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (1-5 bodova)	Kriterij 4 Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (1-5 bodova)	Kriterij 5 Sposobnost upravljanja finansijskim resursima (1-5 bodova)	Kriterij 6 Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu (1-5 bodova)	Ukupno bodova
1.	EDIN OMEROVIĆ	VSS	5	5	5	5	5	5	30
2.	IRMA ZULOVIĆ-AVDIĆ	VSS	5	5	5	5	5	5	30
3.	JASMIN ČESIR	VSS	5	5	5	5	5	5	30

Zaključno sa rednim brojem 3.

Član Komisije
[redacted]
Adnan Babić

Sarajevo, 13.05. 2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 1.

KRITERIJI ZA INTERVJU

Kriteriji za intervju, radi utvrđivanja rang-liste najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, sa pojedinačnim bodovanjem kandidata, su sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručna sprema	Kriterij 1 Opći dojam/osobine i motiviranost (1-5 bodova)	Kriterij 2 Poznavanje pravne regulative (1-5 bodova)	Kriterij 3 Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (1-5 bodova)	Kriterij 4 Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (1-5 bodova)	Kriterij 5 Sposobnost upravljanja finansijskim resursima (1-5 bodova)	Kriterij 6 Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu (1-5 bodova)	Ukupno bodova
1.	EDIN OMERČIĆ	VSS	5	5	5	5	5	5	30
2.	IRMA ZULOVIĆ-AVDIĆ	VSS	5	5	5	5	5	5	30
3.	JASMIN ĆESIR	VSS	5	5	5	5	5	5	30

Zaključno sa rednim brojem 3.

Član Komisije

[redacted]

Kemal Hadžiabdić

Sarajevo, 13.05. 2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 1.

KRITERIJI ZA INTERVJU

Kriteriji za intervju, radi utvrđivanja rang-liste najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, sa pojedinačnim bodovanjem kandidata, su sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručna sprema	Kriterij 1 Opći dojam/osobine i motiviranost (1-5 bodova)	Kriterij 2 Poznavanje pravne regulative (1-5 bodova)	Kriterij 3 Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (1-5 bodova)	Kriterij 4 Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (1-5 bodova)	Kriterij 5. Sposobnost upravljanja finansijskim resursima (1-5 bodova)	Kriterij 6 Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu (1-5 bodova)	Ukupno bodova
1.	Edin Omerčić	VSS	5	5	5	5	5	5	30
2.	Irma Zulović Avdić	VSS	5	5	5	5	5	5	30
3.	Jasmin Ćesir	VSS	5	5	5	5	5	5	30

Zaključno sa rednim brojem 3.

Članica Komisije
[redacted]
Hodžić Aida

Sarajevo, 13.05.2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 1.

KRITERIJI ZA INTERVJU

Kriteriji za intervju, radi utvrđivanja rang-liste najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, sa pojedinačnim bodovanjem kandidata, su sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručna sprema	Kriterij 1 Opći dojam/osobine i motiviranost (1-5 bodova)	Kriterij 2 Poznavanje pravne regulative (1-5 bodova)	Kriterij 3 Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije (1-5 bodova)	Kriterij 4 Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (1-5 bodova)	Kriterij 5 Sposobnost upravljanja finansijskim resursima (1-5 bodova)	Kriterij 6 Sposobnost komuniciranja i organiziranja i naklonjenost timskom radu (1-5 bodova)	Ukupno bodova
1.	EDIN OMERČIĆ	PRVI CIKLUS PO BOLONJI	5	5	5	5	5	5	30
2.	IRMA ŽULOVIĆ AVDIĆ	MR – VSS	5	5	5	5	5	5	30
3.	JASMIN ĆESIR	PRVI I DRUGI CIKLUS PO BOLONJI	5	5	5	5	4	5	29

Zaključno sa rednim brojem 3 .

Članica Komisije

[redacted]

Hadžić Nermina

Sarajevo, 13.05.2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Sarajevo, 13.05.2025. godine

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
N/r ministra

IZVJEŠTAJ O RADU

Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine imenovana je Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, u sastavu: 1. Mr Elma Perteši - Žunić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednica; 2. Adnan Babić, dipl. ecc., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 3. Kemal Hadžiabdić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 4. Hodžić Aida, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica; i 5. Hadžić Nermina, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica, (u daljnjem tekstu: Komisija). Za tehničko lice Komisije imenovana je Omerkadić Zinaida iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Komisija je, u skladu sa naprijed navedenim rješenjem, imala zadatak da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu naprijed navedenog rješenja provede postupak izbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), pregleda i utvrdi formalno - pravnu ispravnost prijava (blagovremenost, potpunost i urednost) na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, provede intervju sa kandidatima, sačini rang - listu najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije propisane Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22).

Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine (u daljnjem tekstu: Javni oglas) objavljen je na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo web: http://mp.ks.gov.ba dana 16.04.2025. godine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 16.04.2025. godine i u "Službenim novinama Federacije BiH" - Oglasni dio broj 29/25 dana 18.04.2025. godine, a bio je otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Komisija je na 1. sastanku dana 12.05.2025. godine donijela Poslovnik o radu. Komisija je u svom radu primjenjivala Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluku o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22). Osim navedenih propisa Komisija je u svom radu primjenjivala Poslovnik o radu od 12.05.2025. godine i Javni oglas.

Komisija je održala dva sastanka dana 12.05.2025. godine i 13.05.2025. godine, poslije redovnog radnog vremena, na kojima je izvršila sljedeće zadatke:

1. preuzela od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo tri prijave koje su dostavljene (podnesene) na Javni oglas i konstatovala da su se na Javni oglas prijavila tri kandidata;
2. donijela Poslovnik o radu dana 12.05.2025. godine;
3. ocijenila blagovremenost prijava i konstatovala da su sve navedene tri prijave blagovremene;
4. izvršila otvaranje prijava (koverata) i pregledanje dostavljene dokumentacije, te konstatovala sljedeće: da su sve tri dostavljene prijave sa potpunom dokumentacijom i da kandidati ispunjavaju sve opće i posebne uslove iz Javnog oglasa;
5. sastavila Listu sa užim izborom kandidata na kojoj se nalaze tri kandidata, a Lista je u okviru zapisnika sa 1. sastanka Komisije održanog dana 12.05.2025. godine;
6. utvrdila tekst obrasca o izjašnjavanju kandidata o pitanjima ili mogućnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja u skladu sa odredbama člana 11. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i tekst izjave da je kandidat u potpunosti upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži, da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno u toku intervjua, da je u potpunosti informisan o pravu javnosti i da može uložiti prigovor na imenovanje koje se razmatra putem mehanizama koji su detaljno navedeni u članu 11. stav (5) navedenog Zakona i navođenje neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu;
7. obavila intervju dana 13.05.2025. godine sa tri kandidata sa Liste sa užim izborom kandidata;
8. izvršila na obrascu 1. (Kriteriji za intervju) pojedinačno bodovanje kandidata koji su pristupili na intervju dana 13.05.2025. godine;
9. utvrdila ukupan broj (zbir) bodova na obrascu 2. (Ukupan broj bodova sa intervjua), dodijeljenih kandidatima na intervjuu od Komisije dana 13.05.2025. godine;
10. dana 13.05.2025. godine sastavila Rang-listu sa najboljim kandidatima koja se predlaže na razmatranje ministru Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Prilog:
1. Rješenje Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine,
2. Poslovnik o radu Komisije od 12.05.2025. godine,
3. Zapisnici o radu Komisije (Zapisnici od 12.05.2025. godine i od 13.05.2025. godine),
4. Rang - lista sa najboljim kandidatima od 13.05.2025. godine.

Tehničko lice Komisije: Omerkadić Zinaida
[redacted]

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica [redacted]
2. Adnan Babić, član [redacted]
3. Kemal Hadžiabdić, član [redacted]
4. Hodžić Aida, članica [redacted]
5. Hadžić Nermina, članica [redacted]

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Sarajevo, 13.05.2025. godine

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
N/r ministra

U skladu sa odredbama člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine koji je objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo web: http://mp.ks.gov.ba dana 16.04.2025. godine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 16.04.2025. godine i u "Službenim novinama Federacije BiH" - Oglasni dio broj 29/25 dana 18.04.2025. godine, Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine, p r e d l a ž e

RANG - LISTU
sa najboljim kandidatima

R.b.	Ime i prezime kandidata	Stručni naziv	Ukupno bodova
1.	Edin Omerčić	Diplomirani pravnik	150
2.	Irma Zulović Avdić	Diplomirani pravnik	148
3.	Jasmin Ćesir	Bakalaureat/bachelor prava	146

Zaključno sa rednim brojem 3.

Napomena: Ukupan maksimalan broj bodova koje je kandidat mogao dobiti na intervjuu od Komisije je 150 bodova.

Informacije o kandidatima:

1. Edin Omerčić, dipl. pravnik,

Rođen je 14.04.1985. godine u Doboju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici završio je prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine sa ukupno 240 ECTS bodova na studijskom programu pravo, opšti smjer, te je dana 09.07.2009. godine stekao diplomu i akademsko zvanje diplomirani pravnik. U periodu od 31.12.2010. godine do 30.12.2011. godine bio je zaposlen kao pravnik u Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica. U periodu od 03.12.2018. godine do 30.04.2024. godine bio je zaposlen u Gradu Zenica, prvo na radnom mjestu stručni saradnik za sprovođenje interne revizije, a zatim na radnom mjestu rukovodilac Službe interne revizije. U periodu od 01.05.2024. godine i sada zaposlen je u Uredu Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu na radnom mjestu šef Odjeljenja za investicije, povezivanje, saradnju i zaštitu prava i položaja dijaspore. Ima oko sedam godina i šest mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome. U biografiji je naveo da ima položen ispit općeg znanja za rad u organu državne službe, položen stručni ispit za zemljišnoknjižnog referenta u Federalnom ministarstvu pravde, da posjeduje certifikat unutarnjeg revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od Federalnog ministarstva finansija i da ima položen pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu

pravde. Dobro poznaje propise iz oblasti privatizacije, ima izraženu sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, ima sposobnost iznalaženja rješenja i nepristrasnog odlučivanja, ima izraženu sposobnost upravljanja finansijskim resursima, ima organizacijske sposobnosti, veoma je komunikativan i naklonjen timskom radu, ima izraženu motivaciju i zainteresiran je za sticanje novih znanja i vještina u različitim oblastima. Ostale sposobnosti i znanja koja ima su da dobro poznaje engleski jezik i odlično poznaje rad na računaru.

2. Irma Zulović Avdić, dipl. pravnik,

Rođena je 23.05.1981. godine u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je dana 28.06.2006. godine završila studij za sticanje visoke stručne spreme i stekla diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručni naziv diplomirani pravnik. Zatim je, također, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 25.01.2019. godine završila drugi ciklus studija u trajanju od jedne godine i stekla diplomu o akademskoj tituli i zvanju magistar prava. U periodu od 01.06.2007. godine do 31.05.2008. godine obavila je pripravnički staž u JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo. U periodu od 23.07.2008. godine do 30.06.2016. godine bila je zaposlena u KJP "ZOI 84" OCS d.o.o. Sarajevo na sljedećim radnim mjestima: stručni saradnik za obavljanje poslova za provođenje postupaka javnih nabavki, saradnik za prodaju, saradnik za komercijalno pravne poslove, saradnik za imovinsko-pravne poslove i stručni saradnik za pravne poslove. U periodu od 01.07.2016. godine do 03.07.2022. godine bila je zaposlena u Dioničkom društvu za kartično poslovanje "Bamcard" Sarajevo, na radnom mjestu sekretar društva. Od 04.07.2022. godine i sada zaposlena je u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo prvo na radnom mjestu stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti poduzetništva i investicija u Odjeljenju za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije, a zatim od 04.03.2023. godine na radnom mjestu šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za poduzetništvo, investicije, ugostiteljstvo i trgovinu. Ima oko 17 godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome. Ima položen ispit općeg znanja za rad u organu državne službe. Dobro poznaje propise iz oblasti privatizacije, ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, ima sposobnost iznalaženja rješenja i nepristrasnog odlučivanja, ima sposobnost upravljanja finansijskim resursima, ima organizacijske sposobnosti, veoma je komunikativna i naklonjena timskom radu, ima izraženu motivaciju i zainteresirana je za sticanje novih znanja i vještina u različitim oblastima. Ostale sposobnosti i znanja koja ima su poznavanje rada na računaru (MS Office 2000-Word, Excel, Power Point, Internet) i poznavanje engleskog jezika.

3. Jasmin Ćesir, bakalaureat/bachelor prava,

Rođen je 02.12.1992. godine u Konjicu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je dana 08.07.2015. godine završio prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine, te ostvario 240 ECTS bodova i stekao diplomu i stručno zvanje bakalaureat/bachelor prava. U periodu od 2016. godine do 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završio je master studij i stekao zvanje magistar prava. U periodu od od 04.04.2016. godine do 04.04.2018. godine bio je sudski pripravnik/volonter u Općinskom sudu u Konjicu. U periodu od 20.05.2019. godine do 10.11.2020. godine bio je zaposlen u Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću "Nedžad E. Beća". U periodu od 11.11.2020. godine do 30.11.2021. godine bio je zaposlen u privrednom društvu "Bestfin" Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. Sarajevo. U periodu od od 01.12.2021. godine do 19.07.2023. godine ponovo je bio zaposlen u Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću "Nedžad E. Beća". Od 20.07.2023. godine i sada zaposlen je u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, prvo na radnom mjestu stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti energetike, industrije, rudarstva i prirodnih resursa u Odjeljenju za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse, a zatim od 26.09.2024. godine na radnom mjestu šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za energetiku, rudarstvo i prirodne resurse. Ima oko šest godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome. U biografiji je naveo da ima položen ispit općeg znanja, položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta, položen pravosudni ispit i položen advokatski ispit. Poznaje propise iz oblasti privatizacije, ima

sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, ima sposobnost iznalaženja rješenja i nepristrasnog odlučivanja, ima sposobnost upravljanja finansijskim resursima, ima organizacijske sposobnosti, komunikativan je i naklonjen timskom radu i ima izraženu motivaciju i veoma je ambiciozan i zainteresiran za sticanje novih znanja i vještina u različitim oblastima. Ostale sposobnosti i znanja koja ima su poznavanje rada na računaru - MS Office Paket (Word, Internet) i poznavanje engleskog jezika.

Tehničko lice Komisije: Omerkadić Zinaida

[redacted]

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica [redacted]
2. Adnan Babić, član [redacted]
3. Kemal Hadžiabdić, član [redacted]
4. Hodžić Aida, članica [redacted]
5. Hadžić Nermina, članica [redacted]

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Sarajevo, 13.05.2025. godine

Z A P I S N I K

o radu Komisije sa 2. sastanka održanog dana 13.05.2025. godine

I n t e r v j u

Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, koja je imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu: 1. Mr Elma Perteši - Žunić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednica; 2. Adnan Babić, dipl. ecc., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 3. Kemal Hadžiabdić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 4. Hodžić Aida, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica; i 5. Hadžić Nermina, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica, u skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) - (u daljnjem tekstu: Zakon), održala je 2. sastanak dana 13.05.2025. godine u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, u kancelariji 207, sa početkom u 16:00 sati, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine i obavila intervju sa tri kandidata koja se nalaze na Listi sa užim izborom od 12.05.2025. godine i koji su pristupili na intervju, a to su sljedeći kandidati:

1. Edin Omerčić, dipl. pravnik,
2. Irma Zulović Avdić, dipl. pravnik i
3. Jasmin Ćesir, bakalaureat/bachelor prava.

Na početku intervjua svaki kandidat je popunio i potpisao obrazac za pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja - član 11. stav (5) Zakona i izjavu da je u potpunosti upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži, da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno u toku intervjua, da je u potpunosti informisan o pravu javnosti i da može uložiti prigovor na imenovanje koje se razmatra putem mehanizama koji su detaljno navedeni u članu 11. stav (5) Zakona, te je kandidat je također naveo neposredne rukovodioce od kojih se o njemu mogu dobiti preporuke i informacije - član 10. stav (5) Zakona.

Komisija je obavila intervju i u toku intervjua na obrascu 1. (Kriteriji za intervju) izvršila pojedinačno bodovanje svakog kandidata koji je pristupio na intervju dana 13.05.2025. godine. Informacije o kandidatima su sljedeće:

1. Edin Omerčić, dipl. pravnik,

Rođen je 14.04.1985. godine u Doboju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici završio je prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine sa ukupno 240 ECTS bodova na studijskom programu pravo, opšti smjer, te je dana 09.07.2009. godine stekao diplomu i akademsko zvanje diplomirani pravnik. U periodu od 31.12.2010. godine do 30.12.2011. godine bio je zaposlen kao pravnik u Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica. U periodu od 03.12.2018. godine do 30.04.2024. godine bio je zaposlen u Gradu Zenica, prvo na

radnom mjestu stručni saradnik za sprovođenje interne revizije, a zatim na radnom mjestu rukovodilac Službe interne revizije. U periodu od 01.05.2024. godine i sada zaposlen je u Uredu Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu na radnom mjestu šef Odjeljenja za investicije, povezivanje, saradnju i zaštitu prava i položaja dijaspore. Ima oko sedam godina i šest mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome. U biografiji je naveo da ima položen ispit općeg znanja za rad u organu državne službe, položen stručni ispit za zemljišnoknjižnog referenta u Federalnom ministarstvu pravde, da posjeduje certifikat unutarnjeg revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od Federalnog ministarstva finansija i da ima položen pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu pravde. Dobro poznaje propise iz oblasti privatizacije, ima izraženu sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, ima sposobnost iznalaženja rješenja i nepristrasnog odlučivanja, ima izraženu sposobnost upravljanja finansijskim resursima, ima organizacijske sposobnosti, veoma je komunikativan i naklonjen timskom radu, ima izraženu motivaciju i zainteresiran je za sticanje novih znanja i vještina u različitim oblastima. Ostale sposobnosti i znanja koja ima su da dobro poznaje engleski jezik i odlično poznaje rad na računaru.

Komisija predlaže da se kandidat stavi na rang-listu sa najboljim kandidatima.

2. Irma Zulović Avdić, dipl. pravnik,

Rođena je 23.05.1981. godine u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je dana 28.06.2006. godine završila studij za sticanje visoke stručne spreme i stekla diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručni naziv diplomirani pravnik. Zatim je, također, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 25.01.2019. godine završila drugi ciklus studija u trajanju od jedne godine i stekla diplomu o akademskoj tituli i zvanju magistar prava. U periodu od 01.06.2007. godine do 31.05.2008. godine obavila je pripravnički staž u JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo. U periodu od 23.07.2008. godine do 30.06.2016. godine bila je zaposlena u KJP "ZOI 84" OCS d.o.o. Sarajevo na sljedećim radnim mjestima: stručni saradnik za obavljanje poslova za provođenje postupaka javnih nabavki, saradnik za prodaju, saradnik za komercijalno pravne poslove, saradnik za imovinsko-pravne poslove i stručni saradnik za pravne poslove. U periodu od 01.07.2016. godine do 03.07.2022. godine bila je zaposlena u Dioničkom društvu za kartično poslovanje "Bamcard" Sarajevo, na radnom mjestu sekretar društva. Od 04.07.2022. godine i sada zaposlena je u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo prvo na radnom mjestu stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti poduzetništva i investicija u Odjeljenju za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije, a zatim od 04.03.2023. godine na radnom mjestu šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za poduzetništvo, investicije, ugostiteljstvo i trgovinu. Ima oko 17 godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome. Ima položen ispit općeg znanja za rad u organu državne službe. Dobro poznaje propise iz oblasti privatizacije, ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, ima sposobnost iznalaženja rješenja i nepristrasnog odlučivanja, ima sposobnost upravljanja finansijskim resursima, ima organizacijske sposobnosti, veoma je komunikativna i naklonjena timskom radu, ima izraženu motivaciju i zainteresirana je za sticanje novih znanja i vještina u različitim oblastima. Ostale sposobnosti i znanja koja ima su poznavanje rada na računaru (MS Office 2000-Word, Excel, Power Point, Internet) i poznavanje engleskog jezika.

Komisija predlaže da se kandidat stavi na rang-listu sa najboljim kandidatima.

3. Jasmin Ćesir, bakalaureat/bachelor prava,

Rođen je 02.12.1992. godine u Konjicu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je dana 08.07.2015. godine završio prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine, te ostvario 240 ECTS bodova i stekao diplomu i stručno zvanje bakalaureat/bachelor

prava. U periodu od 2016. godine do 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završio je master studij i stekao zvanje magistar prava. U periodu od od 04.04.2016. godine do 04.04.2018. godine bio je sudski pripravnik/volonter u Općinskom sudu u Konjicu. U periodu od 20.05.2019. godine do 10.11.2020. godine bio je zaposlen u Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću "Nedžad E. Beća". U periodu od 11.11.2020. godine do 30.11.2021. godine bio je zaposlen u privrednom društvu "Bestfin" Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. Sarajevo. U periodu od od 01.12.2021. godine do 19.07.2023. godine ponovo je bio zaposlen u Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću "Nedžad E. Beća". Od 20.07.2023. godine i sada zaposlen je u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, prvo na radnom mjestu stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti energetike, industrije, rudarstva i prirodnih resursa u Odjeljenju za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse, a zatim od 26.09.2024. godine na radnom mjestu šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za energetiku, rudarstvo i prirodne resurse. Ima oko šest godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome. U biografiji je naveo da ima položen ispit općeg znanja, položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta, položen pravosudni ispit i položen advokatski ispit. Poznaje propise iz oblasti privatizacije, ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, ima sposobnost iznalaženja rješenja i nepristrasnog odlučivanja, ima sposobnost upravljanja finansijskim resursima, ima organizacijske sposobnosti, komunikativan je i naklonjen timskom radu i ima izraženu motivaciju i veoma je ambiciozan i zainteresiran za sticanje novih znanja i vještina u različitim oblastima. Ostale sposobnosti i znanja koja ima su poznavanje rada na računaru - MS Office Paket (Word, Internet) i poznavanje engleskog jezika.

Komisija predlaže da se kandidat stavi na rang-listu sa najboljim kandidatima.

Komisija je utvrdila ukupan broj (zbir) bodova na obrascu 2. (Ukupan broj bodova sa intervjua), dodijeljenih kandidatima na intervjuu od Komisije dana 13.05.2025. godine, te će sačiniti Rang-listu sa najboljim kandidatima i istu predložiti na razmatranje ministru Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Sastanak Komisije je završen u 17:30 sati.

Zapisnik je sačinila Omerkadić Zinaida, tehničko lice Komisije:

[redacted]

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica [redacted]
2. Adnan Babić, član [redacted]
3. Kemal Hadžiabdić, član [redacted]
4. Hodžić Aida, članica [redacted]
5. Hadžić Nermina, članica [redacted]

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Obrazac 2.

UKUPAN BROJ BODOVA SA INTERVJUA

Ukupan broj (zbir) bodova dodijeljenih kandidatima na intervjuu održanom dana 13.05.2025. godine od Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine, je sljedeći:

R.b.	Ime i prezime kandidata	1. predsjednik Komisije	2. član Komisije	3. član Komisije	4. član Komisije	5. član Komisije	Ukupno bodova
1.	Edin Omerčić	30	30	30	30	30	150
2.	Irma Zulović Avdić	28	30	30	30	30	148
3.	Jasmin Ćesir	27	30	30	30	29	146

Zaključno sa rednim brojem 3.

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica [redacted]
2. Adnan Babić, član [redacted]
3. Kemal Hadžiabdić, član [redacted]
4. Hodžić Aida, članica [redacted]
5. Hadžić Nermina, članica [redacted]

Sarajevo, 13.05.2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Sarajevo, 12.05.2025. godine

Z A P I S N I K

o radu Komisije sa 1. sastanka održanog dana 12.05.2025. godine

Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, koja je imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-3083-14/25 od 30.01.2025. godine (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu: 1. Mr Elma Perteši - Žunić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednica; 2. Adnan Babić, dipl. ecc., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 3. Kemal Hadžiabdić, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; 4. Hodžić Aida, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica; i 5. Hadžić Nermina, dipl. pravnik, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, članica, u skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), održala je 1. sastanak dana 12.05.2025. godine u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, u kancelariji 207, sa početkom u 17:00 sati, po Javnom oglasu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine. Za tehničko lice Komisije koje će obavljati administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije, imenovana je Omerkadić Zinaida iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Sastanku su prisutni predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije.

Komisija, u skladu sa naprijed navedenim rješenjem, ima zadatak da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu naprijed navedenog rješenja provede postupak izbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), pregleda i utvrdi formalno - pravnu ispravnost prijava (blagovremenost, potpunost i urednost) na Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, provede intervju sa kandidatima, sačini rang - listu najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije propisane Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22).

Komisija je konstatovala da je prethodni Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485/25 od 17.02.2025. godine poništen i da je ponovo objavljen Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju broj: 07-02-04-5485-1/25 od 11.04.2025. godine (u daljnjem tekstu: Javni oglas) na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo web: http://mp.ks.gov.ba dana 16.04.2025. godine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 16.04.2025. godine i u "Službenim novinama Federacije BiH" - Oglasni dio broj 29/25 dana 18.04.2025. godine, a bio je otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Zadnji dan prijave na Javni oglas je 03.05.2025. godine.

Komisija je na ovom 1. sastanku dana 12.05.2025. godine donijela Poslovnik o radu Komisije, bez broja.

Komisija je konstatovala da će u svom radu primjenjivati Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluku o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22). Osim navedenih propisa Komisija će u svom radu primjenjivati Poslovnik o radu od 12.05.2025. godine i Javni oglas. Komisija je od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo preuzela tri prijave kandidata, odnosno tri zatvorene koverte i konstatovala da su se na Javni oglas blagovremeno prijavila sljedeća tri kandidata:

R.b.	Ime i prezime kandidata	Broj prijave	Datum prijave
1.	Edin Omerčić	07-04-16209	24.04.2025. godine
2.	Irma Zulović Avdić	07-04-18845	30.04.2025. godine
3.	Jasmin Ćesir	07-04-18847	30.04.2025. godine

Komisija je konstatovala da su kandidati Edin Omerčić, Irma Zulović Avdić i Jasmin Ćesir, uz prijavu na Javni oglas, dostavili potpunu i urednu dokumentaciju i da ispunjavaju opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, odnosno da ispunjavaju kriterije propisane Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22). Obzirom da je predmetni Javni oglas raspisan za Upravni odbor Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju kojeg čine predsjednik i dva člana, Komisija je konstatovala da se može provesti postupak izbora. Shodno navedenom, Komisija je konstatovala da se naprijed navedena tri kandidata mogu staviti na listu sa užim izborom kandidata, te je na osnovu člana 10. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) sastavila sljedeću:

Listu sa užim izborom kandidata

1. Edin Omerčić, dipl. pravnik,
2. Irma Zulović Avdić, dipl. pravnik i
3. Jasmin Ćesir, bakalaureat/bachelor prava.

Komisija je konstatovala da će sa kandidatima koji se nalaze na navedenoj Listi sa užim izborom obaviti intervju, koji zakazuje za 13.05.2025. godine, sa početkom u 16:00 sati. Zinaida Omerkadić, tehničko lice Komisije će kandidate sa Liste sa užim izborom obavijestiti o mjestu, datumu i vremenu održavanja intervjua.

Komisija je utvrdila tekst obrasca o izjašnjavanju kandidata o pitanjima ili mogućnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja u skladu sa odredbama člana 11. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i tekst izjave da je kandidat u potpunosti upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži, da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno u toku intervjua, da je u potpunosti informisan o pravu javnosti i da može uložiti prigovor na imenovanje koje se razmatra putem mehanizama koji su detaljno navedeni u članu 11. stav (5) navedenog Zakona i navođenje neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

Komisija je konstatovala da je u Javnom oglasu navedena sljedeća napomena:

- Prije imenovanja na poziciju predloženi kandidat dužan je Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke c) ovog Javnog oglasa da nije osuđivan za krivično djelo, odnosno dostaviti uvjerenje nadležnog MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo. Navedeno uvjerenje kandidat je dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana utvrđenog prijedloga.

- Ukoliko predloženi kandidat ne dostavi dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke c) ovog Javnog oglasa, predložit će se sljedeći najuspješniji kandidat sa rang-liste sa najboljim kandidatima koji je, također, prije imenovanja na poziciju u roku od 10 (deset) dana od dana kada je predložen, dužan Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke c) ovog Javnog oglasa, odnosno dostaviti uvjerenje nadležnog MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo.

Sastanak Komisije je završen u 18:00 sati.

Zapisnik je sačinila Omerkadić Zinaida, tehničko lice Komisije:

[redacted]

KOMISIJA:

1. Elma Perteši - Žunić, predsjednica [redacted]
2. Adnan Babić, član [redacted]
3. Kemal Hadžiabdić, član [redacted]
4. Hodžić Aida, članica [redacted]
5. Hadžić Nermina, članica [redacted]

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO, DA SUFINANSIRA PROJEKAT SEDMOG REGIONALNOG FORUMA INOVACIJA, TEHNOLOGIJA I PODUZETNIŠTVA "SARAJEVO UNLIMITED 2022"

I

Daje se saglasnost Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, da sufinansira projekat Sedmog regionalnog foruma inovacija, tehnologija i poduzetništva "Sarajevo Unlimited 2022" u iznosu od 88.000,00 KM.

II

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-23327-12/22
09. juna 2022. godine
Sarajevo

Premijer
Edin Forto, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 7. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 82. sjednici održanoj 09.06.2022. godine, donijela je

ODLUKU
O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) utvrđuje standarde i kriterije za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

Član 2.
(Uslovi za izbor i imenovanje)

(1) Za predsjednika ili člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:
   a. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
   b. da je stariji od 18 godina,
   c. da nije osuđivan za krivično djelo,
   d. da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom odboru,
   e. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
   f. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
   g. da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
   h. da nije na funkciji u političkoj stranci,
   i. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),
   j. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.

(2) Pored općih uslova iz stava (1) ovog člana, kandidati koji se imenuju na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
   a. da ima univerzitetsku diplomu ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili pravni fakultet,
   b. da ima najmanje pet godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome,
   c. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije,
   d. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
   e. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim resursima,
   f. da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju,
   g. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti i da je naklonjen timskom radu,
   h. da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere,
   i. da nije član upravnog ili nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja u drugom organu ili instituciji.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju imenuju se na period od četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani na još jedan mandat.

Član 3.
(Oglašavanje)

(1) Na osnovu općih uslova utvrđenih u članu 7. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija iz ove odluke Vlada će, putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, raspisati javni oglas na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

(2) Za provođenje ove odluke Vlade će imenovati komisiju za provođenje javnog oglasa iz stava (1) ovog člana.

Član 4.
(Ravnopravnost pri izboru)

Prilikom utvrđivanja ili primjene standarda i kriterija Vlada neće vršiti diskriminaciju prema bilo kome na temelju rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, spola, bračnog statusa, porodičnog statusa, invalidnosti ili postojanja presude za koju je izrečeno pomilovanje.

Član 5.
(Čuvanje standarda i kriterija)

Standardi i kriteriji za imenovanje čuvaju se u evidenciji Vlade.

Član 6.
(Prestanak važenja dosadašnje odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/17).

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-23327-13/22
09. juna 2022. godine
Sarajevo

Premijer
Edin Forto, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 7. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 82. sjednici održanoj 09.06.2022. godine, donijela je

ODLUKU
O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) utvrđuje standarde i kriterije za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

Član 2.
(Uslovi za izbor i imenovanje)

(1) Za direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:
   a. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
   b. da je stariji od 18 godina,
   c. da nije osuđivan za krivično djelo,
   d. da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa pozicijom direktora,
   e. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
   f. da je zdravstveno sposoban za obavljanje određenih poslova predviđenih za tu poziciju;
   g. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
   h. da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
   i. da nije na funkciji u političkoj stranci,
   j. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),
   k. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.

(2) Pored općih uslova iz stava (1) ovog člana, kandidat koji se imenuje za direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
   a. da ima univerzitetsku diplomu ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili pravni fakultet;
   b. da ima najmanje pet godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome,
   c. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije,
   d. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
   e. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim resursima,
   f. da nema privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju,
   g. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti i da je naklonjen timskom radu,
   h. da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere,
   i. da nije član upravnog ili nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja u drugom organu ili instituciji.

(3) Prije imenovanja direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, predloženi kandidat dužan je da dostavi dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 2. stav (1) tačka f) ove odluke.

(4) Direktor Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju imenuje se na period od četiri godine i nakon isteka mandata može biti ponovno imenovan na istu poziciju na još jedan mandat.

Član 3.
(Oglašavanje)

(1) Na osnovu općih uslova utvrđenih u članu 7. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i standarda i kriterija iz ove odluke Vlada će, putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, raspisati javni oglas za direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

(2) Za provođenje ove odluke Vlade će imenovati komisiju za provođenje javnog oglasa iz stava (1) ovog člana.

Član 4.
(Ravnopravnost pri izboru)

Prilikom utvrđivanja ili primjene standarda i kriterija Vlada neće vršiti diskriminaciju prema bilo kome na temelju rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, spola, bračnog statusa, porodičnog statusa, invalidnosti ili postojanja presude za koju je izrečeno pomilovanje.

Član 5.
(Čuvanje standarda i kriterija)

Standardi i kriteriji za imenovanje čuvaju se u evidenciji Vlade Kantona Sarajevo.

Član 6.
(Prestanak važenja dosadašnje odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/17).

Član 7.
(Stupanje na snagu odluke)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-23327-14/22
09. juna 2022. godine
Sarajevo

Premijer
Edin Forto, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 41. stav (1), a u vezi sa članom 71. stav (1) Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00 i 37/08), Vlada Kantona Sarajevo, na 82. sjednici održanoj 09.06.2022. godine, donijela je

када је разрјешење извршено без проведеног правичног и прописаног поступка.

Члан 15.

Тајност и заштита података

Лични подаци о подносиоцима пријава су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са одредбама Закона о заштити личних података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01).

Члан 16.

Приговори

1. У случају када постоје докази да принципи утврђени у члану 3. овог закона, или поступци, нису испоштовани, било који члан јавности може да поднесе приговор на коначно именовање у складу са одредбама овог закона.
2. Приговор се подноси одговорном јавном службенику, а копија се доставља омбудсмену за људска права Федерације (Закон о Омбудсмену Федерације Босне и Херцеговине, "Службене новине Федерације БиХ", број 32/00). Одговорни јавни службеник ће у року од седам дана од дана пријема приговора обавијестити подносиоца приговора о улози омбудсмена.
3. Одредбама овог закона се ни на који начин не могу ограничити овлаштења омбудсмена утврђена Законом о Омбудсмену Федерације. Омбудсмен може предузети све мјере неопходне да се приговор испита. Омбудсмен може покренути питања везана за поступак именовања на који се приговор односи и може захтијевати да одговорни јавни службеник његовој канцеларији достави све документе и списе везане за наведено именовање.
4. Одговорни јавни службеник мора канцеларији омбудсмена доставити писмени одговор на приговор у року од 14 дана од дана када је дат приговор.
5. Уколико већина доказа упућује да је коначно именовање извршено у супротности ц принципима из члана 3. овог закона и поступцима утврђеним овим законом, омбудсмен је дужан да надлежног јавног службеника писмено информише о свим неправилностима које су проистекле из процеса именовања.
6. Омбудсмен је дужан да припреми налаз и закључке везано за приговор. Закључци могу садржавати препоруку тамо гдје докази упућују, како је горе наведено, да је дошло до кршења принципа из члана 3. овог закона и процедура утврђених овим законом. Омбудсмен може, без изношења повјерљивих информација (укључујући и личне податке о кандидатима), објавити налазе и закључке, укључујући и препоруке. Такође, омбудсмен доставља своје налазе и закључке лицу (или лицима) којеје поднијело приговор.

Члан 17.

Поступање по препоруци омбудсмена

1. Када је налаз омбудсмена коначан по питању да поступак именовања није проведен у складу са одредбама овог закона, омбудсмен може дати препоруку одговорном јавном службенику да се коначно именовање поништи и да се приступи новом поступку именовања.
2. Уколико омбудсмен да препоруке одговорном јавном службенику с циљем да се усвоје нове мјере, одговорни јавни службеник је дужан да у одређеном временском року достави писмени одговор у којем ће обавијестити омбудсмена о поступцима и роковима за провођење тих поступака на основу наведених препорука.
3. Ако одговорни јавни службеник не одговори у складу са одредбама става 2. овог члана, или ако омбдусмен није задовољан наведеним одговором или приједлогом мјера на основу његових препорука, своје налазе и препоруке везано за именовање упућује Парламенту Федерације.

Члан 18.

Завршне одредбе

1. Овај закон ће се читати заједно са и као допуна постојећим законима, уредбама, правилима односно, прописима Федерације односно Босне и Херцеговине, и осим ако ти закони, правила, уредбе односно и прописи нису у супротности са одредбама овог закона, те се њиме не мијења лице или орган (укључујући сваког министра у влади, владу, кантоналне, градске или општинске органе, другог званичника или орган) који је овлаштен за коначно именовање лица у регулисани орган према постојећим законима, правилима, уредбама, односно прописима.
2. У року од три мјесеца од ступања на снагу овог закона, влада Федерације, кантонални, градски и општински органи власти доставиће омбудсмену списак свих лица која се налазе на позицијама на које се овај закон односи заједно са описом тих позиција као и тренутно упражњене позиције.

Члан 19.

Прелазне одредбе

Поново именовање

1. Без обзира на одредбе члана 14. овог закона, одговорни јавни службеник може у року од 12 мјесеци од ступања овог закона, а на основу одредаба овог закона, провести поступак ревизије свих именовања на садашње позиције.

2. На основу поступка ревизије из претходног става, одговорни јавни службеник може, у правичном и правилном поступку, разријешити именована лица и за те позиције провести нови поступак именовања у складу са одредбама овог закона.

3. У смислу овог закона и док Закон о државној служби у Федерацији не ступи на снагу, све референце у овом закону на Закон о државној служби тумачиће се као референсе на Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине. Кад год се у овом Закону користи израз "државна служба" његово значење је исто као у Закону о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине. Уз то, референсе у Закону на "институције Босне и Херцеговине" ће се, у зависности од контекста, тумачити, у сврху овог закона, као институције Федерације Босне и Херцеговине.

Члан 20.

Ступање на снагу

Овај закон ступа на снагу 26. фебруара 2003. године.

Предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ
Славко Матић, с. р.	**Мухамед Ибрахимовић, с. р.**

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj 24. aprila 2003. godine i na sjednici Doma naroda od 28. maja 2003. godine.

Broj 01-477/03
14. jula 2003. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozančić, s. r.

ZAKON

O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član I.

Predmet Zakona

1. Ovim zakonom utvrđuje se otvoreni postupak izbora kojim se vrši konačno imenovanje i ponovno imenovanje na pozicije u reguliranim organima definiranim u daljem tekstu.

2. Ovaj zakon primjenjuje se na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) uključujući kantone, općine i gradove.

Član 2.

Pojmovi

1. U smislu ovog zakona pojmovi u ovom članu imaju sljedeće značenje:
   1.1. "Kriteriji za imenovanje" su stepen obrazovanja, stručno znanje/iskustvo i drugi utvrđeni uvjeti za popunjavanje pozicije u reguliranom organu.
   1.2. "Sukob interesa" predstavlja situaciju u kojoj lice predloženo za imenovanje, u skladu s odredbama ovog zakona, ima privatni interes u reguliranom organu u koje se predlaže da bude imenovano, a što može imati uticaja na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju njegove funkcije u reguliranom organu.
   1.3. "Konačno imenovanje" je konačni čin potvrđivanja imenovanja koje vrši lice ili organ (uključujući ministra u vladi, vladu, kantonalne, gradske i općinske organe vlasti) u regulirani organ nakon što je ispoštovan postupak izbora utvrđen ovim zakonom.
   1.4. "Otvorena konkurencija" je konkurencija za poziciju u reguliranom organu koja je otvorena za sve koji su kvalifikovani i koja se provodi u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.
   1.5. "Regulirani organ ili organi" (zavisno od konteksta) je:
   (i) organ u kojem vlada, kantonalni, gradski ili općinski organi vlasti imaju pravni interes (uključujući vladine agencije i preduzeća, bez obzira na to da li su u cjelini ili djelimično u vlasništvu vlade, penzijski fondovi i slično);
   (ii) nije obuhvaćen Zakonom o državnoj službi niti je izričito izuzet navedenim zakonima; i
   (iii) u kojem vlada ili vladini organi ili Parlament Federacije odnosno kantonalni, gradski ili općinski organi vlasti prema važećim zakonima, pravilima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominaciju odnosno imenovanje u taj organ.
   1.6. "Odgovorni javni službenik" je ministar ili drugo lice ili organ u čijoj je nadležnosti regulirani organ i koji, prema odredbama ovog zakona, ima krajnju odgovornost da osigura da postupak izbora na koji se primjenjuje ovaj zakon bude proveden u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.

Član 3.

Principi Zakona

1. Konačno imenovanje se ne može izvršiti ukoliko nisu ispoštovani principi utvrđeni ovim članom.
2. Osim ako nisu izričito izuzeti odredbama člana 4. ovog zakona svi postupci imenovanja provode se na način kojim se osigurava poštovanje i primjena sljedećih principa:
   (A) Zakonitosti: odgovorni javni službenik osigurava da se sva javna imenovanja vrše na zakonit način i u skladu sa svim važećim pravilima, propisima i zakonima.
   (B) Kvalitet: glavni princip kojim se rukovode sva imenovanja je princip izbora na osnovu kvaliteta putem dobro informiranog izbora lica koja po svojim sposobnostima, iskustvu i kvalitetima odgovaraju potrebi reguliranog organa koji je u pitanju.
   (C) Nezavisne provjere: sva imenovanja vrše se na način koji omogućava da ih provjerava nezavisna treća strana (uključujući organe i organizacije) koja nije učestvovala u procesu imenovanja.
   (D) Otvorenosti i transparentnosti: principi javnosti upravljanja primjenjuju se na proces imenovanja. Funkcioniranje procesa mora biti transparentno i, osim ako informacija nije povjerljiva prema odredbama člana 15. ovog zakona kada je predviđeno ovim zakonom, pojedinosti o imenovanjima u reguliranim organima moraju se obznaniti.
   (E) Zastupljenost pri zapošljavanju: odgovorni javni službenik nastoji da osigura da se kod imenovanja na javnu poziciju po pravilu odražava sastav naroda i građana Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Izuzeća u primjeni

1. Imenovanja iz st. od 2. do 4. ovog člana nisu obuhvaćena odredbama ovog zakona.
2. Nominacije/imenovanja na kraći period: ovo su nominacije ili imenovanja na najviše dva mjeseca koja se ne mogu ponoviti i za koja ukupna naknada za cijeli period ne iznosi više od 5.000,00 KM.
3. Sticanje radnog iskustva (uključujući programe i planove): ovo je imenovanje čiji je cilj da kandidat stekne radno iskustvo. Vrši se na najduže šest mjeseci i ne može biti plaćeno, ali se može plaćati naknada putnih i drugih neophodnih troškova. Međutim, ako su troškovi veći od iznosa 500,00 KM mjesečno u periodu pripravništva primjenjuju se odredbe ovog zakona.
4. U svakom slučaju imenovanja na funkciju savjetnika bilo kojem od zvaničnika iz ovog stava, ta imenovanja se izuzimaju od odredbi ovog zakona: članovi Parlamenta Federacije, predsjednik i potpredsjednici, premijer Vlade Federacije, ministri u Vladi, članovi vlade kantona, članovi skupština kantona, članovi općinskih vijeća, načelnici općina i članovi gradskih vijeća i gradonačelnici.

Član 5.

Kandidati koji se ne kvalifikuju

Bilo koje lice koje je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano ("kandidati koji se ne kvalifikuju"). Prilikom odbacivanja prijava takvih kandidata odgovorni javni službenik dužan je da jasno kaže da se prijava odbacuje iz razloga što je prijavljeno lice kandidat koji se ne kvalifikuje. Bez obzira na prethodno, kandidat koji se ne kvalifikuje, a koji odstupi s položaja na koji je izabran prije nego što se izvrši konačno imenovanje može se uzeti u obzir za razmatranje za konačno imenovanje u skladu s principima i postupcima utvrđenim u ovom zakonu.

Član 6.

Odgovornost

1. Odgovorni javni službenik ima konačnu odgovornost da osigura da se sva imenovanja izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i da osigura da se nijedno konačno imenovanje u regulirane organe ne izvrši ukoliko nisu primijenjene odredbe ovog zakona.
2. Kada proces imenovanja utvrđen ovim zakonom vrši lice u ime odgovornog javnog službenika, odgovorni javni službenik je odgovoran za nadgledanje postupka i (i) odobrava kriterije za imenovanje i (ii) osigurava da se ovi kriteriji ne mijenjaju kada postupak već započne i (iii) osigurava da svi kandidati koji su mu dostavljeni na potvrdu ispunjavaju kriterije i standarde za imenovanja.
3. Odgovorni javni službenik je dužan da osigura da postupak imenovanja bude adekvatan kako bi se prije konačnog imenovanja kandidata moglo ustanoviti postojanje bilo kakvog sukoba interesa koji bi bio prepreka navedenom imenovanju.
4. Kriteriji za imenovanje na bilo koju poziciju u reguliranom organu moraju biti relevantni i odnositi se na poziciju koja se popunjava, te moraju jasno pokazati da su relevantni za zadovoljavanje potreba reguliranog organa za koji se predlaže imenovanje.

Član 7.

Standardi i kriteriji

1. Svi kandidati za imenovanje u regulirane organe dužni su da ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

a) da su stariji od 18 godina,
b) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
c) da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

2. Osim ovih općih uvjeta u svrhu određivanja osnove za izbor prema kvalitetu odgovorni javni službenik utvrdit će standarde za izbor i ocjenjivanje u smislu stepena obrazovanja, znanja, iskustva, poznavanja stranih jezika i drugog, što je, prema njegovom mišljenju, neophodno ili poželjno s obzirom na prirodu poslova koje treba obavljati.
3. U izradi kriterija za imenovanje može se zatražiti i uzeti u obzir mišljenje rukovodioca reguliranog organa u koji se vrši navedeno imenovanje o pitanjima kao što su kriteriji za izbor (uključujući stepen obrazovanja, stručno znanje i iskustvo i druge posebne uvjete) za pravilno vršenje funkcije.
4. Prilikom utvrđivanja ili primjene standarda iz st. 2. i 3. ovog člana, odgovorni javni službenik neće vršiti diskriminaciju prema bilo kome na osnovu rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, pola, bračnog statusa, porodičnog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude za koju je izrečeno pomilovanje.
5. Odgovorni javni službenik kriterije za imenovanje čuva u evidenciji.
6. Kada postupak imenovanja vrši lice u ime odgovornog javnog službenika, prije objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju odgovorni javni službenik odobrava pisane kriterije za imenovanje.

Član 8.

Oglašavanje upražnjene pozicije

1. Nakon što su odobreni kriteriji za imenovanje oglas za upražnjenu poziciju se obavezno mora objaviti na najefikasniji mogući način. Oglas se mora objaviti najmanje u "Službenim novinama Federacije BiH" i barem u jednom dnevnom listu velikog tiraža s ciljem da bude dostupan najširoj javnosti. Odgovorni javni službenik dužan je čuvati svu evidenciju vezanu za oglašavanje upražnjenog mjesta.
2. Oglas za upražnjenu poziciju sadrži:
   (a) opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata;
   (b) opće uvjete potrebne za poziciju iz člana 7. stav 1. tač. od a) do c);
   (c) ostale uvjete koje je potrebno ili poželjno ispunjavati za tu poziciju iz člana 7. st. 2. i 3;
   (d) uvjete iz člana 7. st. 2. i 3. koji su obavezni za tu poziciju i one koje je samo poželjno zadovoljavati;
   (e) ako se za poziciju traži da se ispuni obrazac prijave, jasna uputstva kako se obrazac može dobiti;
   (f) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava. Krajnji rok za podnošenje prijava ne smije biti kraći od 14 dana od dana objavljivanja oglasa o upražnjenoj poziciji u traženim novinama.
3. Oglas o upražnjenoj poziciji treba da bude dovoljno detaljan da bi kandidatima dao potpunu informaciju o u lozi koju treba vršiti u reguliranom organu, nadoknadi, uvjetima službe i dužini trajanja imenovanja i mogućnosti ponovnog imenovanja.
4. Osim ako se svakom kandidatu ne dostavlja pisana odbijenica u oglasu o upražnjenoj poziciji mora se jasno naglasiti da oni podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u određenom roku, a nakon roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Član 9.

Komisija za izbor

1. Komisija za izbor je zadužena za pregledanje prijava.
2. Odgovorni javni službenik je odgovoran za imenovanje članova komisije za izbor. Komisija za izbor se sastoji od pet članova od kojih su najmanje tri državni službenici (kako je to regulirano Zakonom o državnoj službi) ministarstva ili drugog organa odnosno agencije nadležne za regulirani organ u koji se predlaže imenovanje. Prilikom imenovanja članova komisije za izbor odgovorni javni službenik vodit će računa o tome da članovi komisije za izbor po mogućnosti budu lica koja su pokazala da poznaju odredbe ovog zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, čiji je ovaj član dio i koja posjeduju stručno znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana komisije za izbor imenuje odgovorni javni službenik također na osnovu kriterija iz prethodne rečenice.

Član 10.

Razmatranje prijava i uži izbor

1. Komisija za izbor pregledat će sve prijave koje stignu u propisanom roku.
2. Komisija će na osnovu principa iz člana 3. ovog zakona i kriterija za imenovanje sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.
3. Ni jedan kandidat neće biti stavljen na listu s užim izborom ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje.
4. Sve odluke, uključujući i one koje sadrže odbijenice, moraju u potpunosti biti dokumentovane i moraju se čuvati u ministarstvu ili vladinoj službi, organu ili agenciji u čijoj je nadležnosti regulirani organ.
5. Svi kandidati liste s užim izborom pozivaju se na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je ušao u uži izbor mora dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
6. Komisija za izbor će prije intervjua zahtijevati da kandidati koji su ušli u uži izbor daju podatke o odgovarajućem broju ranijih neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

Član 11.

Intervju

1. Komisija za izbor poziva sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju.
2. Intervju se mora obaviti na način kojim će se osigurati poštovanje principa iz člana 3.
3. Sve odluke koje potiču sa intervjua, uključujući i one sa odbijenicom, u potpunosti se dokumentuju.
4. U toku intervjua komisija za izbor osigurat će sljedeće: (i) da su svi kandidati u potpunosti upoznati sa standardom ličnog integriteta koji se traže za lica imenovana na javnu poziciju; (ii) da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno sa svim kandidatima; (iii) da su svi kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u ovom zakonu, da može uložiti prigovor protiv imenovanja koje se razmatra.

Član 12.

Konačna imenovanja nakon intervjua

1. Nakon intervjua i na osnovu u potupnosti dokumentovanih odluka svakog člana komisije, komisija za izbor će putem pisane preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima odgovornom javnom službeniku na daljnje razmatranje. Pisana preporuka sadrži sve relevantne informacije koje izborna komisija ima o kandidatima i njene preporuke.
2. Smatra se da je kandidat koji je prvi na rang-listi i kojeg je preporučila većina članova komisije za izbor najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju.
3. Nakon što komisija za izbor dostavi prijedlog rang-liste kandidata odgovornom javnom službeniku on će, osim ako ima opravdane razloge (s dokazima koji to potvrđuju)